

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. Predmet rada.....	4
1.2. Cilj rada	4
1.3. Metode istraživanja	4
1.4. Hipoteza rada.....	5
1.4. Struktura rada	5
2. KRIMINALNE RADNJE I PREVARE U RAČUNOVODSTVU	6
2.1. Definisane kriminalne radnje	6
2.1. Istorija prevare i kriminalne radnje, razvoj forenzičkog računovodstva.....	8
3. FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I FORENZIČKA REVIZIJA	11
3.1. Forenzičko računovodstvo	11
3.2. Forenzičke računovođe.....	12
3.3. Forenzička revizija: pojam i podjela	15
3.4. Kriminalne radnje.....	17
3.5. Uloga interne revizije u otkrivanju prevara.....	18
3.6. Pravne osnove forenzike	20
3.7. Pozitivno pravni okvir vještačenja i vještaka u Republici Srpskoj	21
3.8. Ekonomsko - finansijsko vještačenje	22
3.9. Indikatori prevara	23
4. PRIMJENA FORENZIČKIH METODA U OTKRIVANJU PREVARA.....	24
4.1.1. Manipulacije sa prihodima	25
4.1.2. Beneishev model i manipulisanje finansijskim izvještajima.....	26
4.1.3. Ostale metode i tehnike za analizu lažnog finansijskog izvještavanja.....	27
5. BENFORDOV ZAKON ZA OTKRIVANJE LAŽNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I TRANSAKCIJA.....	28
5.1. Pojam Benfordovog zakona	28
5.2. Primjena Benfordovog zakona u okviru forenzičkog istraživanja računovodstva.....	30
5.3. Primjena Benfordovog zakona za otkrivanje anomalija u finansijskim izvještajima (potraživanja).....	31
LITERATURA	35
POPIS TABELA	36